Lingua nuraga

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O **nurago**, tamén coñecido como **paleosardo** ou **protosardo**, é unha lingua extinta, ou quizais un conxunto de linguas, falada na illa mediterránea de Sardeña polo antigo pobo sardo durante a era nuraga. Despois da conquista romana e do estabelecemento dunha provincia específica, produciuse un proceso de cambio de lingua no cal o latín se converteu pouco a pouco na única lingua falada polos habitantes da illa. Crese que o nurago deixou a súa pegada na onomástica da illa, así como nos topónimos, os cales semellan preservar sufixos gramaticais, e un número de palabras na lingua sarda moderna.

Nurago	
Falado en:	
Extinción:	Século II
Familia:	Lingua illada **Nurago**
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	- -
ISO 639-2:	- - -



Véxase tamén

Outros artigos

- Lingua sarda

Bibliografía

- Eduardo Blasco Ferrer. 2010. *Paleosardo: Le radici linguistiche della Sardegna neolitica (Paleosardo: The Linguistic Roots of Neolithic Sardinian)*. De Gruyter Mouton.
- Johannes Hubschmid, *Sardische Studien*, Bern (1953)
- Massimo Pittau. 2001. *La lingua sardiana o dei Protosardi*, Cagliari: Ettore Gasperini.
- Giulio Paulis, *I nomi di luogo in Sardegna*, Sassari (1987)
- Giulio Paulis. “Il paleosardo: retrospettive e prospettive”, *Aion: Annali del Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico — Sezione linguistica* 30, no. 4 (2010): 11-61.
- Ugas, Giovanni (2005). *L'Alba dei Nuraghi*. Cagliari: Fabula editrice. ISBN 88-89661-00-3.
- Heinz Jürgen Wolf, *Toponomastica Barbaricina*, Nuoro (1998)

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_nuraga&oldid=5516245"

A última edición desta páxina foi o 7 de xullo de 2020 ás 14:32.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.